

BUA KA MOGARE WA KHORONA/COVID-19

Mogare o o lemogilweng sešweng o lwadisa batho ba le bantsi. Bana le bagolo ba tshwanetse go fetola mekgwa ya bone go lwantsha go anama ga tshwaetso. Se se ama jang matshelo a bana a letsatsi le letsatsi le pholo ka kakaretso?

Boikemisetso

Mo dithutong tse, baithuti ba akanya gore ba ka itshireletsa le go sireletsa ba bangwe jang mo mogareng wa khorona/Covid-19. Ba sekaseka gape le go akanyetsa ka kelotlhoko gore ba ka dira jang fa ba dula mo mafelobonnotlhakanelong a a kgotlhaganeng le/kgotsa fa ba sa kgone go fitlhelela metsi a thepe kgotsa le fa e le sesepa.

Nako e e fopholediwang

Dithuto tse 1-2.

Dipaakanyetso

Kopololela bana tsebe ya tshedimisetso e e ka ga khorona/Covid-19 mo ithaneteng, kgotsa dirisa tshedimisetso e e tshwanang le yone e e mo webosaeteng.

Didiriswa

Letlhare la Tshedimisetso
Dikgang tsa mo Lefatsheng lotlhe,
kgotsa mo webosaeteng ya
Corona/Covid-19 quiz

THUTO: GO BUA KA MOGARE WA KHORONA COVID-19

Dira gore baithuti ba buisane go ikaegile ka sekao sa Didiriswa tse di bontshang fa motho a batla go bua le dipotso tse o di neelang, a le mongwe ka nako. Didiriswa tse di bontshang fa motho a batla go bua di thusa go netefatsa gore go na le botsayakarolo jo bo lekalekanang jwa batho botlhe mme ka jalo baithuti ba katisiwa go dira ka tsela ya temokerasi.




1. Simolola ka go buisa mmogo tshedimisetso ya mogare wa khorona/Covid-19. E ka ga ditsela tse di farologaneng tsa go sireletsa wena le ba bangwe, mme gape e ka ga go anama ga magatwe, boitekanelo jwa tlhologanyo, le gore bana ba na le ditshwanelo le mo maemong a matlhotlhapelo.
2. Kgaoganya tlelase ka ditlhopho tsa barutwana ba le bane. Baya setlhopho sengwe le sengwe gore batho botlhe ba bonane. Puisano e direga mo setlhopheng sengwe le sengwe jaana:
3. Moithuti mongwe le mongwe o neelwa karata/sediriswa sa mmala o o rileng se se bontshang fa motho a batla go bua.
4. Neela ditlhopho potso e le nngwe/setlhogo se le sengwe se ba buisanang ka sone.

5. Tlhalosa gore fa moithuti a batla go bua, o baya karata/sediriswa sa gagwe se se bontshang fa a batla go bua fa gare.
6. Moithuti a ka bua ka bokhutshwane kgotsa sebaka se se telelenyana, a ka dumelana le sebui se se fetileng kgotsa a ka oketsa ka sengwe se se ntšhwa. Ga go na ope yo o tshwanetseng go bua kgotsa go tsena ganong fa moithuti yo o beileng karata ya gagwe a bua.
7. Baithuti ba ka baya karata ya bone ya bobedi fela fa baithuti botlhe mo setlhopheng ba se na go baya karata ya bone.
8. Tswelela go fitlhelela batho botlhe ba se na go dirisa dikarata tsa bone tsotlhe.

Dikai – dipotso

- Ke eng selo sa botlhokwa thata se se dirang gore o se ke wa tshwaetsega kgotsa o se tsenye ba bangwe mo kotsing ya go ba tshwaetsa?
- Ke goreng go le botlhokwa segolo bogolo go sireletsa bagolo le batho ba ba setseng ba na le malwetse a a masisi?
- Bapisa botshelo le jwa pele ga mogare wa khorona: Ke eng dipharologano mo mokgweng o re tsalanang ka one le ba bangwe?



- Melawana ya kwa o dulang teng e go ama jang. A o kile wa patelesega go emisa go dira sengwe se o se ratang totatota?
- Bana ba bantsi ba dula mo mafelobonno-tlhakanelong a a kgotlhaganeng thata, ka dinako tse dingwe le bagolo ba losika. Ke eng, ka jalo, se motho o tshwanetseng go se dira go sireletsa bagolo ba gagwe kgotsa ba ba nang le malwetse a a masisi?
- Batsadi ba bantsi ba na le kgatelelo ya maikutlo ka ntlha ya mogare wa khorona/Covid-19. Bangwe ba ka tswa ba sa kgone go ya tirong. Kgatelelo ya maikutlo le tlhobaelo ya bagolo e ka ama bana ba bone jang?
- Go na le magwate a mantsi a a tletsetletseng ka ga mogare wa khorona le Covid-19. A o utlwile sengwe se se dirileng gore o tshwenyeye?
- Dikgang tsotlhe, jaaka tsa TV le radio, di ka ga khorona gone jaanong. Se se go ama jang le tsela e o ikutlwang ka yone?

